

t44_group_2

(TMYgxdwpG1DzgL7TwDo63duSQsJZiHSwn19)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_group_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((k6_algstr_0 \\ X0 X1 X2 = X1) \vee (k6_algstr_0 X0 X2 X1 = X1)) \Rightarrow (X2 = k1_group_1 X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_group_2 X3 \\ X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X3)) \Rightarrow (\forall X5. \\ (m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X3)) \Rightarrow (((X4 = X1) \wedge (X5 = X2)) \Rightarrow (k6_algstr_0 \\ X3 X4 X5 = k6_algstr_0 X0 X1 X2))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 \\ X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k1_group_1 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l3_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v1_group_1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 = k1_group_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k6_algstr_0 X0 X2 X1 = X2) \wedge (k6_algstr_0 \\ X0 X1 X2 = X2)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v2_group_1 X0) \Rightarrow (v1_group_1 X0)) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (k1_group_1 \\ X1 = k1_group_1 X0)) \end{aligned}$$